



List Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona


Lovac

Broj 106

Tuzla, juni/lipanj 2025.

Cijena 1,00 KM

*Dobar
pogled
na
sundaća*





Lovac

List Saveza lovačkih društava
Tuzlanskog kantona

Izlazi tromjesečno

Izdavač:
Upravni odbor Saveza lovačkih društava
Tuzlanskog kantona

Za izdavača:
Seid Čorbić, dipl. ing. šum.
predsjednik UO SLD TK

Redakcija lista "Lovac":
Jusuf Selmanović (Kalesija)
Dževad Korman (Tuzla)
Damir Abdulahović (Banovići)
Nusret Kamenjaković (Živinice)
Elvir Garibović (Sapna)
Edin Taletović (Srebrenik)
Meho Pezerović (Gradačac)
Hajrudin Imširović (Teočak)
Senađ Selimbašić (Kladanj)
Džemal Jukan (Gračanica)
Enes Sejdinović (Lukavac)
Kemal Bratić (Doboj-Istok)
Hasan Slomić (Čelić)

Glavni i odgovorni urednik:
Seid Čorbić, dipl. ing. šum.

Urednik i lektor:
Prof. Mirzet Ibrišimović

Stručni saradnik:
Selver Pirić

Fotoliti:
B Concept Sarajevo

Priprema i štampa:
"Mikroštampa" Tuzla

Za štampariju:
Šaban Cipurković

Adresa Redakcije "Lovac":
Tuzla, Džindić mahala 13.
Tel./fax: 035/258-004
Web site: www.lovactk.com
E-mail: info@lovactk.com

Račun kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla
132-100-03092192-27

Na osnovu mišljenja Ministarstva
za obrazovanje, nauku, kulturu, sport
i informisanje Vlade TK broj
10/1-452-25-2/98 od 28. 08. 1998. god.,
list „Lovac“ oslobođen je dijela
poreza na promet

Meso divljači kao naš brend

*Izvor visokovrijednih nutrinijenata i kulinarski specijalitet kao
svojevrсни ekološki proizvod i prepoznatljiv lovno-turističko-
ugostiteljski brend naših krajeva*

Meso je jedna od najvažnijih i najčešćih namirnica koju moderno čovječanstvo koristi u svojoj prehrani, a istovremeno je zanimljivo da se meso divljači nalazi pri dnu te ljestvice, unatoč njegovoj visokoj nutricionističkoj vrijednosti kao izvoru bjelančevina, minerala, vitamina, selen i željeza. Njegova konzumacija je rezultat lova, a u razvijenim zemljama svijeta divljač se uzgaja planski, kako ekstenzivno u prirodi, tako sve češće intenzivno u ograđenim lovištima (uzgajalištima, gaterima ili farmama). Uzgoj divljači danas postaje sve zanimljiviji budući da potrošači postaju svjesniji zdravstvenog rizika zbog konzumacije mesa domaćih životinja koje ima visoku razinu zasićenih masti. S druge strane, zbog svog hemijskog sastava meso divljači ima nutricionističke prednosti pred mesom domaćih životinja, ponajprije zbog veće zastupljenost bjelančevina i manje zastupljenosti masti koje su povoljnijeg masnokiselinskog sastava. Meso divljači ima dobru probavljivost i posebnu aromu, a predstavlja važnu namirnicu zbog male količine masti i povoljnog sadržaja esencijalnih aminokiselina, nezasićenih masnih kiselina i vitamina. Dakle, meso divljači ima vrlo nizak sadržaj masnoća, a time i osjetno manju kalorijsku vrijednost. To niskokalorično meso divljači, može se reći organsko meso, prepuno je važnih hranljivih materija koji čovjeku pružaju brojne zdravstvene prednosti. Ono je s većom količinom biološki vrijednih (lako svarljivih) proteina, minerala, gvožđa, cinka. Nižom koncentracijom masti predstavlja zdrav izvor proteina za osobe s dijabetesom, kardiovaskularne bolesnike, djecu u razvoju (proteini su bitni za dobar rast i razvoj organizma, građu i regeneraciju tkiva i ćelija, potpomažu stvaranje hormona, vitamina). Većinu masti mesa divljači čine dobre polinezasićene masne kiseline, naročito omega-3, koje čuvaju dobar imunitet, probavu, zdravlje srca pa uključivanje u ishranu takve vrste mesa snižava kolesterol, smanjuje rizik od gojaznosti i moždanog udara. Meso divljači sadrži velike količine željeza, bjelančevina, vitamina B6 i selen. Dobar izvor selen su gotovo sve vrste mesa divljači. Ovaj element u tragovima sprečava štetno djelovanje slobodnih radikala na organizam. Važan je mineral za održavanje normalne funkcije štitne žlijezde i omogućava štitnoj žlijezdi proizvodnju hormona. Također, smanjuje rizik od upala zglobova. Prirodna bogatstva flore i faune te njihova očuvanost, kao i tradicija koja se njeguje u BiH, prednosti su koje treba isticati pri prezentaciji prepoznatljivih autohtonih vrsta divljači. S obzirom da se naša divljač uzgaja u još uvijek relativno očuvanoj prirodi, meso divljači se može promovirati kao svojevrсни ekološki proizvod. Tako može postati prepoznatljiv lovno-turističko-ugostiteljski brend naših krajeva.

M.I.



2 Lovac Juni 2025

Upravni odbor SLD TK

(135. sjednica)



U prostorijama SLD TK, 27. februara 2025. godine, održana je 135. sjednica Upravnog odbora SLD TK, kojom je predsjedavao Seid Čorbić - predsjednik SLD TK i na kojoj su članovi Upravnog odbora, u okviru 8 tačaka dnevnog reda, razmatrali i usvojili Informaciju o potpisanom Ugovoru o članstvu sa BKS-om za 2025. godinu, Pismo namjere države Katar o donaciji i vještačkom naseljavanju sokolova, Odluku o dodjeli priznanja i odlikovanja za članove LD „Toplica“ Živinice, „Spreča“ Kalesija, „Srndać“ Gračanica i „Svatovac“ Lukavac, Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o priznanjima i odlikovanjima za rad na unapređenju lovstva u TK, Informaciju o pojavi Kokošije kuge u lovištima članica SLD TK. U skladu s Pravilnikom o priznanjima i odlikovanjima za rad na unapređenju lovstva u Tuzlanskom kantonu, u svrhu zasluga i u cilju stimuliranja razvoja i afirmiranja lovstva i drugih aktivnosti koje su od općeg interesa za lovstvo, na prijedlog članica Saveza i Komisije za priznanja i odlikovanja, Upravni odbor je donio odluke da se u okviru lovačkih društava dodijele lovačka priznanja i odlikovanja:

LD „Toplica“ ŽIVINICE

Lovačka bronzana značka:

Mulabdić Elvedin, Đulović Mirsad, Pepić Avdija, Mulabdić Edin, Mazić Beksudin, Idrizović Damir i Huseinović Ibrahim.

Lovačka srebrena značka:

Muratović Husejn, Muminović Amir i Hodžić Emir.

Lovačka zlatna značka:

Zukić Sead, Adanalić Admir i Omerkić Alis.

Lovačka diploma počasnog člana:

Muhić Began, Zukić Đulaga, Vrtagić Kadir, Mulavdić Mujo, Jahić Fikret, Goletić Selim, Đerzić Mujo, Brkić Samir i Bošnjaković Amir.

Plaketa SLD TK:

Nišić Jasmin, Mulavdić Elvis, Korajac Nusret, Kalajevac Šaban, Jusić Suvad, Đogić Alija i Džankić Damir

LD „Svatovac“ LUKAVAC

Lovačka bronzana značka:

Salibašić Edis, Kišić Nusret, Ejubović Mersed, Halilović Nermin, Imširović Almedin, Alić Jasmin, Mahovkić Adnan, Ograšević Hajrudin, Saletović Eldar, Blagojević Dalibor, Mitrić Vladan, Đozić Idriz, Tabaković Alen, Zekić Ramo, Salkić Jasmin, Mujagić Almir, Gradaškić Hajrudin, Plavšić Vahidin, Karić Ibrahim i Smajlović Almedin.

Lovačka srebrena značka:

Alić Senad, Bijelić Arnes, Semić Enes, Srabović Mevludin i Osmanović Mirza.

Lovačka zlatna značka:

Kadrić Ifet, Tokić Hamid, Bušatlić Semir, Mujić Bekrija, Bilalić Edin, Ahmetović Edin i Ejubović Jasmin.

Lovačka diploma počasnog člana:

Vehabović Fuad, Kišić Mehmed, Ivanović Zoran, Garagić Jasmin i Husić Rusmir.

Plaketa SLD TK:

Ibrić Đulaga, Kovačević Amir, Junuzović Mustafa, Delić Almir, Bihčić Eldin, Jašarević Eldar, Nukić Emin, Mujagić Zijad i Mehinović Fahrudin.



LD „Spreča“ KALESIJA

Lovačka diploma počasnog člana:

Smajić Ferid, Mustafić Mehmed, Selimović Ševal i Džafić Sead.

LD „Srndać“ GRAČANICA

Lovačka diploma počasnog člana:

Hamidović Adem.

Selver Pirić

Sekretar SLD TK

Upravni odbor SLD TK

(136. sjednica)



U prostorijama SLD TK, 7. maja 2025. godine, održana je 136. sjednica Upravnog odbora SLD TK, kojom je predsjedavao Seid Čorbić - predsjednik SLD TK i na kojoj su članovi Upravnog odbora, u okviru 16 tačaka dnevnog reda, razmatrali i usvojili Izvještaj o radu UO SLD TK za 2024. i Plan rada i aktivnosti UO SLD TK za 2025. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovanju SLD TK za period 1. 1. – 31. 12. 2024., Plan o finansijskom poslovanju SLD TK za period 1. 1. – 31. 12. 2025., Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SLD TK za 2024., kao i izvještaje o radu za prošlu i planove rada za tekuću godinu, Savjeta za lovstvo, Savjeta za lovnu kinologiju i Komisije za lovno streljaštvo. Razmatran je i usvojen Operativni kalendar aktivnosti u lovištima TK za lovnu 2025.-26. godinu. Razmatrana je i usvojena Analiza podataka brojnog stanja u članicama SLD TK. Razmatran je i usvojen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o priznanjima i odlikovanjima za rad na unapređenju lovstva u TK. Razmatran je i usvojen prijedlog Pravilnika o lovnom streljaštvu SLD TK. U skladu s Pravilnikom o priznanjima i odlikovanjima za rad na unapređenju



lovstva u Tuzlanskom kantonu, u svrhu zasluga i u cilju stimuliranja razvoja i afirmiranja lovstva i drugih aktivnosti koje su od općeg interesa za lovstvo, na prijedlog članica Saveza i Komisije za priznanja i odlikovanja, Upravni odbor je donio odluke da se u okviru lovačkih društava dodijele lovačka priznanja i odlikovanja:

LD „Jelen“ GRADAČAC

Lovačka bronzana značka:

Spahić Minad i Hadžosmanović Elvir.

Lovačka zlatna značka:

Osmanlić Husein i Ahmetović Zahid.

Lovačka plaketa:

Osmanović Mustafa.

LD „Majevica“ SREBRENİK

Lovačka diploma počasnog člana:

Fejzić Rajif, Joldić Ferid, Mujčinović Zurahid, Hasanović Mirsad, Hasanović Kadir, Marković Mijo i Mujkanović Ismet.

Selver Pirić
Sekretar SLD TK

Skupština SLD TK

U restoranu „Panonski lovac“ u Tuzli, 26. maja 2025. godine, održana je redovna, izvještajna Skupština SLD TK, kojom je predsjedavao Seid Čorbić - predsjednik UO SLD TK i na kojoj su delegati članica Saveza, u okviru 10 tačaka dnevnog reda, razmatrali i usvojili Izvještaj o finansijskom poslovanju SLD TK za period 1. 1. - 31. 12. 2024., Izvještaj o radu UO SLD TK za 2024., Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SLD TK za 2024.,



Plan finansijskog poslovanja SLD TK za period 1. 1. - 31. 12. 2025., Plan rada Upravnog odbora SLD TK za 2025. godinu, Pravilnik o lovnom streljaštvu SLD TK, novi Pravilnik o priznanjima i odlikovanjima za rad na unapređenju lovstva. Nakon usvojenog novog Pravilnika o priznanjima i odlikovanjima za rad na unapređenju lovstva, Skupština je donijela odluke da se dvojici bivših



predsjednika Saveza, najviše zaslužnih za utemeljenje, razvoj i općenito današnje značajno pozicioniranje SLD TK u društvu, dodjeli posebno lovačko priznanje DIPOLOMA POČASNOG PREDSJEDNIKA - Latifagić Sadiku i Alić Mensuru.

Selver Pirić
Sekretar SLD TK

Sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede



Delegacija, odnosno predstavnici Saveza lovačkih društava TK, u sastavu Seid Čorbić, dipl. ing. šum., predsjednik SLD TK, Senad Selimbašić, dipl. ing. šum., predsjednik Savjeta za lovstvo SLD TK, Selver Pirić, sekretar SLD TK i predstavnici članica Saveza, odžali su konstruktivan sastanak sa ministrom i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Sastanku je prisustvovao i Kadrija Omazić, direktor Kantonalne uprave za šumarstvo. Sastanak je upriličen u prostorijama Ministarstva gdje je ministar Fedahija Ahmetović sa predsjednicima članica SLD TK potpisao 13 ugovora o prenosu sredstava izdvojenih na ime zakupa lovišta za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona.

Prema riječima ministra Ahmetovića, na ovaj način se lovačkim društvima vraćaju sredstva koja su uplatila za zakup lovišta:

„Radi se o iznosu od 45.000 KM i to su sredstva koja se po Zakonu u lovstvu prikupljaju u korist budžeta Kantona. Taj odnos je 60% u korist Kantona, 20% u korist FBiH i 20% u korist općina. Lovačka društva kandidiraju projekte prema resornom Ministarstvu, odnosno prema Kantonalnoj upravi za šumarstvo. Radi o projektima za unapređenje lovstva koji podrazumijevaju prihranu



divljači, sjetvu kukuruza za prihranu divljači, ubacivanje novih vrsta divljači, konkretno fazanske divljači, i lovni objekata kao što su čeke i lovne kolibe i slično.“ Zadovoljstvo redovnim povratom uložениh sredstava od strane TK izrazio je Seid Čorbić, predsjednik SLD TK: „Te pare i služe za unapređenje lovstva, tako da su to projekti uglavnom zasijavanja polja za divljač, nabavke hrane, soli i slično. Ono što se Kantonu uplati kroz zakup toliko se to i vrati kroz projekte. Naravno, projekti moraju biti ozbiljni, oni se moraju opravdati“. Predsjednik Čorbić je još istakao da lovačka društva sa područja TK godinama kontinuirano napreduju i u svojoj organizaciji i u brojnosti divljači.

Predsjednik Savjeta za lovstvo SLD TK, stručnog tijela koje daje smjernice u oblasti lovstva, Senad Selimbašić, između ostalog je preporučio svim članicama Saveza da vode brigu o zaštiti i ishrani divljači kao i o zaštiti poljoprivrednih usjeva te da pomažu građanima kad se pojave određena prenamnoženja divljači.

Na sastanku je bilo i riječi o budućim projektima za unapređenje lovstva, definisanima Zakonom o lovstvu za što će ove godine biti izdvojena značajna sredstva.

Selver Pirić
Sekretar SLD TK



U organizaciji Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, održano je Kantonalno takmičenje u gađanju pokretnih meta - glinenih golubova. Prvo kolo je održano u Gračanici a domaćin je bio Klub streljačkih sportova Browning koji je predstavljao Lovачko društvo „Srndać“ Gračanica. Na ovom sportskom događaju, koji okuplja zaljubljenike u streljaštvo iz cijelog Kantona, učestvovalo je trideset takmičara raspoređenih u deset ekipa. Takmičenje je proteklo u sportskom duhu, uz dobru atmosferu i visok nivo organizacije, a otvorio ge je gradonačelnik Sadržmir Džebo. Ovom prilikom je najavljeno i Otvoreno prvenstvo Gračanice u gađanju pokretnih meta, koje će se održati 8. juna povodom obilježavanja Dana Grada Gračanica. Očekuje se dolazak takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i iz zemalja regiona, čime će ovaj događaj dobiti i regionalni karakter. Drugo kolo je održano na strelištu Prokop u Srebreniku uz dobru organizaciju domaćina LD „Majevica“ Srebrenik, a finale je održano na strelištu Stara Majevica uz izvrsno domaćinstvo LD „Tuzla“. Pordak ekipa i pojedinaca na Kantonalnom takmičenju u gađanju pokretnih meta je sljedeći:

EKIPNO

- I LD „Tuzla“ Tuzla
- II LD „Srndać“ Gračanica
- III LD „Svatovac“ Lukavac

POJEDINAČNO

- I Emir Zahirović LD „Majevica“ Srebrenik
- II Aldin Omić LD „Jelen“ Gradačac
- III Toni Kovačević LD „Tuzla“ Tuzla
- IV Hakija Muratović LD „Vjetrenik-Šibošnica“ Čelić
- V Zoran Meh LD „Tuzla“ Tuzla
- VI Armin Jašarević LD „Srndać“ Gračanica

VETERANI

- I Muhamed Dedić LD „Tuzla“ Tuzla
- II Ibrahim Džikić LD „Srndać“ Gračanica
- III Mirsad Smajlović LD „Majevica“ Srebrenik

FAIR PLAY EKIPNO

LD „Tuzla“ Tuzla

FAIR PLAY POJEDINAČNO

Faruk Dedić LD „Tuzla“ Tuzla

*Selver Pirić
Sekretar SLD TK*



Kontinuitet uzgoja Njemačkog lovnog terijera

Prije gotovo 15 godina Lovac je posvetio pažnju Suljić Admiru, uspješnom odgajivaču njemačkih lovnih terijera. Admir je i dalje aktivan (gotovo 20 godina) lovac LS „Simin Han“ - LD „Tuzla“ uz kontinuitet uzgoja lovnne pasmine Njemački lovni terijer (Deutscher Jagdterrier) u svojoj odgajivačnici NLT u Simin Hanu. S obzirom da je to pas za kojeg je kinologija utvrdila da je inteligentan, energičan, pouzdan, odlučan, odvažan, vjeran, poslušan, prilagodljiv, druželjubiv, otporan na bolesti, Admir se s puno volje, znanja, strasti, ulaganja i odricanja posvetio odgajanju ove mlade lovnne pasmine. Admir ističe da je Njemački lovni terijer svojom svestranošću u radu obuhvatio četiri lovačke svrhe, jazavčara, goniča, krvosljednika i ptičara. Pogodan je za šumski i nizinski lov, lov u vodi ili polju, na močvarnim terenima ili planinskim područjima, na zemlji ili ispod zemlje. Sve navedene karakteristike govore o velikoj inteligenciji i fizičkoj spretnosti koju posjeduje ovaj prekrasan pas, kojem je lovac Admir posvetio pažnju i ljubav dvije radne decenije. Već u prvim godinama te svoje velike strasti njegova Doxa je na CACIB u Skoplju proglašena najljepšim psom pasmine i izložbe, a Dačo je bio šampion u radu Srbije i Crne Gore. U svojoj odgajivačnici NLT Admir je upario Doxu i Daču, tako da su i njihova štenad izuzetni predstavnici svoje pasmine. Sa svojim njemačkim lovnin terijerima Suljić postiže vrhunske rezultate i na izložbama i u lovu. Na 10. Državnoj izložbi pasa CAC BiH u Tuzli, keruša Fanny je proglašena najljepšom ženkom izložbe, mužjak Caci je bio CAC-odličan, a Suljićevi njemački lovni terijeri na izložbama pasa budu visoko plasirani i kao najljepši odgajivački par. Nisu samo elitni na izložbama već su to izuzetni radni psi koji su se iskazali u lovu na zečeve, divlje patke, fazane, divlje svinje, kune i lisice. Sa svojim psima je čest učesnik lova u nekoliko zemalja regije, gdje



su se njegovi lovački pomoćnici posebno iskazali u lovu na lisice jamarenjem i u lovu na divlje svinje. Trenutno, lovac i odgajivač Suljić Admir ima dva terijera (ženka Oxa i mužjak Kralj) sa kojima naporno i stručno radi i u odgajivačnici i u lovištu gdje je Admir također aktivan i svestran lovac u prihrani divljači, bogaćenju lovišta kroz ispuštanje fazana i zečeva, čišćenju lovišta od štetočina, brizi o lovnotehničkim objektima i slično.

Enijad Jusufović

Lovačko društvo „Tuzla“ Tuzla Obogatili i uredili lovište

Članovi Lovačke grupe „Donji Čaklovići“ - Sekcija „Simin Han“, sredinom marta su uspješno obavili svoj dio aktivnosti ispuštanja fazanske divljači u lovište, ispustivši 10 fazana, u sklopu čega su uredili i napunili hranilišta i solila za divljač. Sve su to znalački



8 Lovac Juni 2025

i meraklijski uradili lovci Admir Suljić Enijad Jusufović, Edžmijad Jusufović, predsjednik LS „Simin Han“ i Elvis Mujanović, pomažući član.

Edžmijad Jusufović



Lovačko društvo „Zelemboj“ Banovići Izgradnja lovnotehničkih objekata, čišćenje, pošumljavanje, ulov vepra u medalji

Izrada hranilišta i solila, čišćenje, pošumljavanje



U posljednje vrijeme lovci LD „Zelemboj“ Banovići tokom lovostaja su angažovani na popravkama starih i izradi novih solila i hranilišta, iznošenju hrane za divljač, čišćenju lovišta i pošumljavanju goleti. Tako su u martu organizovali i sproveli akciju iznošenja 1.000 kg kamene soli, kukuruza i sijena po potrebi. Sve je to bilo itekako potrebno jer je protekla zima obilovala snježnim padavinama.



Nihad Lugavić odstrijelio vepra u medalji

Sredinom nvembra prošle godine lovci LD „Zelemboj“ Banovići divlje svinje su lovili u rejonu lovišta Dubrava. U hajku se prijavila grupa pripravnika koji su dobro obavili zadatak. Taj dan je bio sretan za lovca Lugavić Nihada koji je odstrijelio vepra kapitalca u bronzanoj medalji. Naime, nakon procjene lovačkih trofeja od strane Komisije za ocjenu lovačkih trofeja Rahmanović Mevludina, Hadžić Mevludina i Abdulahović Damira, Nihadov vepar je ocijenjen sa 106,65 cic poena. Isti dan su bila još dva odstrjela divljih svinja, a strijelci su bili Pozderović Fahrudin i Abdulahović Šefik. Nakon lova druženje je nastavljeno uz zajednički ručak u lovačkom domu.

Mihret Herić



Realizovan projekt izgradnje 13 zatvorenih visokih čeka

Na osnovu uspješne aplikacije i prepoznate potrebe za unapređenje infrastrukture na terenu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK odobrilo je Lovačkom društvu „Vjetrenik-Šibošnica“ Čelić novčana sredstava (20.846,34 KM) za izgradnju 13 zatvorenih visokih čeka. Sredstva obezbijedena kroz podršku razvoja lovstva od strane nadležnog resornog Ministarstva su realizovana uz stručnu i tehničku koordinaciju Kantonalne uprave za

šumarstvo. Ova inicijativa je izuzetno doprinjela razvoju odgovornog i organizovanog lovstva u skladu s važećim zakonskim propisima i planovima gazdovanja. Projekt je realizovan u roku, krajem novembra prošle godine. Izgradnjom čeka će se značajno unaprijediti uslovi za održivo gazdovanje divljači, povećati sigurnost članova Društva tokom boravka na terenu i omogućiti bolji nadzor i kontrolu lovišta.

Hasan Imširović



Lovačko društvo „Jelen“ Gradačac

Brojanje divljači

Brojanje divljači u lovištu lovcima je postalo popularnije od lova, od hajki na crnu divljač. Ugodno druženje nije izostalo ni tokom ovogodišnje proljetne zakonske i moralne obaveze brojanja divljači u cilju efikasnog gazdovanja lovištem. Obavljeno je krajem februara uz koordiniranje i nadgled Terzić Nermina, lovovođe LD „Jelen“ Gradačac, koji je u sklopu organizacije odredio način realizacije ove važne



akcije i koordinate po revirima: Hećimović Midhat - Revir I, Bričić Osman - Revir II, Džinić Mesud - Revir III i Osmić Faruk - Revir IV. Nakon uspješnog brojanja uslijedilo je druženje uz ručak, muziku i priču.

Fahrudin Gromić

Lovačko društvo „Sokolina“ Kladanj Za dobrobit prirode



Lovačko društvo „Jelen“ Gradačac

Sekcija za respekt i uzor

Predsjednik Sekcije Senad Omerović i lovnik Mirel Habibović LS „Međida Gornja“ organizirali su i pokrenuli razne i mnoge radne akcije na izgradnji i održavanju lovnotehničkih objekata u svrsi uzgoja divljači, od hranilica i solila do izgradnje čeka, kuća i vikendica. Tako su u pripremi za nadolazeću lovnu sezonu lovci ove Sekcije izgradili pet visokih čeka, a obezbijedili su materijal za još četiri koje namjeravaju izgraditi do kraja ove kalendarske godine. Sekcija ima 42 člana i njihove složne lovačke aktivnosti, motivirane zajedništvom i brigom za divljač i prirodu, ne prestaju tokom cijele godine tako da nije začudno da Sekcija raspolaže sa tri lovačke vikendice, jednom lovačkom kućom 15 visokih čeka, 10 automatskih hranilica, preko 50 solila i mnogo toga još.

Bajro Subašić

Priroda nam daje mnogo, a na nama je da joj se odužimo. Dužnost i strast lovca nije samo lov, nego i očuvanje prirode u kojoj djeluje. Lovci žive prirodu, uživaju u njenim blagodatima pa su članovi LD „Sokolina“ Kladanj - LS „Tuholj, povodom obilježavanja mjeseca čistoće, krajem aprila, organizovali i uspješno realizovali veliku akciju čišćenja prirodnih područja oko Kladnja. Na dijelu lokalnog puta Kladanj - Tuholj, dionica tzv Prečac do Paučke stanice, vrijedni lovci su pokupili veću količinu otpada, čisteći šumske staze, livade i područja uz lokalne puteve. Crne vreće sa smećem svjedoče o sveopćoj nekulturi „građana“, bahatom odnosu prema majci prirodi pa lovci i na ovaj način apeluju na ekološku svijest svih da se suzdrže od prljanja, vrijeđanja i ubijanja prirode.

Elvir Šarić



Neke aktivnosti

Lovačkog društva „Srndać“ Gračanica



Skupština Društva

U skladu sa Statutom i Planom rada za lovnu 2024./2025. godinu, krajem aprila je održana redovna izvještajna godišnja Skupština LD „Srndać Gračanica. Razmatrali su se i usvojili izvještajni dokumenti za proteklu lovnu 2024./2025., kao i planski dokumenti za lovnu 2025./2026. godinu. Skupštinom je predsjedavalo tročlano radno Predsjedništvo: Džemal Jukan, predsjedavajući, Nezir Kovačević i Vahidin Mustafić, članovi, dok je zapisnik vodio Enes Ahmetbašić, zamjenik predsjednika i sekretar Društva. Nakon završetka Skupštine upriličeno je druženje uz ručak.

Druženje lovaca u Gornjoj Orahovici

Krajem aprila, u organizaciji LS „Gornja Orahovica“, održano je tradicionalno lovačko druženje, u kojem su, pored članova Društva, učestvovali lovci susjednog LD „Majevica“ Srebrenik. Na ovoj manifestaciji je održano i takmičenje u gađanju



u kružnu metu iz lovačkog naoružanja (karabina i puške sačmarice) uz učešće većeg broja prisutnih. Prvo mjestu u gađanju brenekom je zauzeo Muhamed Ravkić, drugi je bio Vehid Osmanović, dok je treći u ovoj disciplini bio Elmir Osmanović, predsjednik LS „Gornja Orahovica“. U gađanju lovačkim karabinom prvo mjesto je pripalo Omeru Džafiću, drugo Arminu Osmanoviću i treće Jusufu Džafiću. Druženje lovaca je nastavljeno duboku u noć uz prigodan muzički program i bogatu trpezu.

XI memorijalni lovački nišan „Hadžić Ibrahim Žiga“

U organizaciji LS „Soko“, početkom maja, održan je XI memorijalni lovački nišan „Hadžić Ibrahim Žiga“. Od 107 strijelca najbolji su bili po redoslijedu uspjeha: Dževad Alibegović, Mirza Zahirović i Jasmin Nasić.



Lovački nišan Stjepan Polje

U okviru manifestacije Dani Gračanice, krajem maja, u Stjepan Polju, u organizaciji LS „Stjepan Polje“, održan je lovački nišan – gađanje u kružnu metu brenekom. Učestvovalo je 40 takmičara, a najbolji su bili 1. Emir Nuhanović L.S. „Stjepan Polje“, 2. Edis Joldić LD „Majevica“ Srebrenik i 3. Dževad Smajlović LD „Majevica“ Srebrenik. Nagrade su uručili Amir Delagić, predsjednik VMZ Stjepan Polje, Hasib Fatušić, lovovođa LS „Stjepan Polje“ i Jukan Džemal, predsjednik Lovačkog društva „Srndać“ Gračanica.

Elmir i Armin uspješni odgajivači Baraka

Kad je lovna kinologija u pitanju LD „Srndać“ Gračanica je godinama u vrhu u SLD TK i u cijeloj BiH. Pored uspjeha na CACT takmičenjima, revijalnim izložbama na danima SLD TK, redaju se uspjesi na CAC i CACIB izložbama. Glavni protagonisti tog uspjeha su Elmir Osmić i Armin Mujčić. Posebno raduje i čini ponosnim činjenica da su oni uzgajivači autohtone pasmine Bosanski oštrodlaki gonič - Barak. Uzgojem Baraka se bave iz ljubavi i želje za unapređenjem i očuvanjem ove domaće pasmine. Uzgoj, briga o psima, smještaj i sve ostal iziskuje dosta troškova, ali, kako kažu, kad se nešto radi iz ljubavi sve se zanemari. Obojica u vlasništvu imaju po jednog šampiona BiH u ljepoti, mužjake Baro Vitežanski u vlasništvu Armina Mujčića (iz poznate odgajivačnice Baraka Vitežanska od proslavljenog Redže Haskića) i Lex u vlasništvu Elmira Osmića (uzgajivač Hasret Memić). Iz saradnje ova dva mlada uzgajivača, odnosno iz parenja ženke u vlasništvu



Elmira i mužjaka u vlasništvu Armina, dobijeno je izuzetno kvalitetno eksterijerno radno leglo. Mužjak Rambo iz te kombinacije je s nepunih 10 mjeseci već nanizao uspjehe na CAC izložbi u Knežici J BIS 1 na izložbi u Bijeljini CAC/CACIB 3 X J BOB 2 X BOB 1X J BOG J BIS 3, uspjesi koji ga opravdano guraju k tituli novog šampiona BiH. Društvo je ponosno na svaki uspjeh svojih članova pa ni podrška neće izostati.

Enes Ahmetbašić





Neke aktivnosti

Lovačkog društva „Spreča“ Kalesija

Piše:

Damir Huremović

Čeka u Sprečkom polju

Lovci Sekcije „Memići“ gazduju brdsko planinskim ali i ravničarskim dijelovima lovišta na lokalitetu Sprečkog polja. U maju su izgradili novi lovnotehnički objekt - visoku čeku. Učešće u njenoj izgradnji su uzeli lovci: Fadil Hodžić, Ahmed Hodžić, Mirza Mujanović i Husejn Mujanović, lovovoda Sekcije. Sredstva za čeku je donirao Halid Mehmedović, počasni član i stari lovac. Čeka je izgrađena u skladu s propisima o lovu u ravničarskim lovištima kako bi se omogućila sigurnost lova. Tako su lovci Sekcije „Memići“ u novu lovnu sezonu na srneću divljač ušli spremni i bogatiji za još jedan koristan lovnotehnički objekt.



Novi lovočuvar Društva

Lovačko društvo „Spreča“ Kalesija, u skladu sa zakonskim odredbama o lovočuvarskoj službi, u martu je izabralo novog lovočuvara. Na ovo veoma zahtjevno mjesto je postavljen Mujo Čamdžić, član LS „Rainci“. Lovačku karijeru je započeo u matičnoj Sekciji čiji je član od 2009. godine i sve te godine se pokazao kao

odgovoran, radišan i povjerljiv član. Bez i jedne mrlje u svom dugogodišnjem lovovanju je bio aktivan znalac u zaštiti divljači i njenog staništa na području Kalesije. Svi ti kvaliteti ovog lovca su znatno uticali da mu bude povjereno odgovorno mjesto lovočuvara.




Sekcija „Seljublje“

Lovci Sekcije „Seljublje“ su stub i okosnica kalesijskog lovstva. Veliki doprinos su dali i daju na unapređenju lovstva na prostorima Majevice i lovišta kojim gazduju. Mnoštvo lovnotehničkih objekata su izgradili trudom svih članova. Jedan od njih je i Mehmed Mujkanović iz Seljublja, dugogodišnji član Društva. Bio je predsjednik Sekcije „Seljublje“, organizator i pokretač mnogih akcija u lovištu. Tokom njegovog mandata započela je i izgradnja lovačke kuće na Majevisi. Za zasluge na unapređenju lovstva je nagrađen je mnogim lovačkim priznanjima od kojih je najznačajnije diploma za počasnog člana.



Lovac za primjer

Seljubci su poznati kao odlični domaćini, vrsni lovci i patriote koji zaslužuju epitet „čuvari Majevice, a jedan od njih je i Dževad Mujkanović, dugogodišnji član LS „Seljublje“. Jedan je od vrlih zanesenjaka kojem je ljubav prema lovstvu i prirodi veoma važna i poticajna. U svom dugom lovačkom stažu je obavljao dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Sekcije.. Kao lovac s velikim iskustvom i ugledom bio je mentor i uzor mnogim mladim lovcima koji su od njega učili lovačke vještine. Dobitnik je najvećih lovačkih priznanja i odlikovanja od kojih se ističe diploma počasnog člana.



Novi lovni objekti i u Sekciji „Rainci“

U proteklom periodu lovci Sekcije „Rainci“ su realizovali dva vrijedna projekta. Na lokalitetu Majevice, od Zulića kose prema lovačkoj kući Lipovice, nasuli su i uredili pristupni put u dužini oko 300 metara i tako znatno olakšali pristup lovačkoj kući. Utrošili su oko 30 m3 kamena. Sredstva su obezbijedili sami lovci. Također, na lokalitetu Zulića kose su izgradili i lovačku nadstrešnicu. Izgradnja je koštala oko 4.000



KM, a zemljište za njenu izgradnju je Društvu donirao Enes Sinanović. Učešće u realizaciji ovih projekata su uzeli su svi lovci Sekcije „Rainci“.



Gospodarenje srnećom divljači u otvorenom lovištu




Lovstvo je jedinstven primjer kako treba održavati i brinuti se za prirodu, okoliš i divljač, naročito ako se ima u vidu pogrešno stanovište da se lovstvo svodi na lov divljači. Gospodarenje srnećom divljači podrazumijeva cjelokupno uređenje lovišta, zaštitu šuma i poljoprivrednih kultura, bonitiranje lovišta, prehranu i prihranu prema matičnom fondu srne obične u skladu s namjenom lovišta i prirodnim značajkama staništa kao što su klima, oborine, šumske zajednice i drugo. Prije nego se počne gospodariti srnom običnom treba poznavati njen izgled, ponašanje, prehranu, razmnožavanje te gdje voli boraviti, odnosno kakvo je njeno stanište. U gospodarenje se ubrajaju lovnotehnički i lovnogospodarski objekti koji su nužni za prihranu, osmatranje i lov divljači. Nakon što su zadovoljeni svi uvjeti u lovištu za uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova može se propisati lovnogospodarska osnova. Kako bi gospodarenje srnom običnom bilo što uspješnije te kako bi se ostvario cilj ne smiju se zanemariti bolesti. Bolesti se trebaju pravovremeno prepoznati i napraviti sve preventivne mjere kako bi se izbjeglo moguće daljnje širenje. Ako se radi o nezaraznim bolestima kao što su uganuća, rane ili proljev od pokvarene hrane takvim jedinkama treba pomoći na odgovarajući način. Osnovna namjena lovišta je u prirodnom, otvorenom prostoru vršiti uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači, ostvarivanje gospodarske koristi kroz lovni turizam, uz očuvanje biološke raznolikosti, očuvanje i unapređenje staništa te zaštita čovjekove okoline. Ova namjena je planirana za zdrave, otporne i normalno razvijene jedinke, srednje do visoke trofejne vrijednosti predstavnika glavnih i gospodarski značajnih vrsta krupne divljači. Isto vrijedi i za glavne vrste sitne

divljači, kao i za sve ostale sporedne vrste divljači koje stalno ili nekad tokom godine obitavaju u lovištu. Cilj lovnog gospodarenja sa divljači je razmnožavanje zdravih populacija prirodnim načinom uzgoja u optimalnom broju te korištenje divljači uz očuvanje biološke raznolikosti.

S obzirom da je srna obična (*Capreolus capreolus*) najzastupljenija vrsta krupne divljači u BiH, planiranje srneće divljači je bit gospodarenja lovištem. Ono se temelji na bazi matičnoga brojnog stanja, koje se utvrđuje prebrojavanjem srneće divljači svake godine, uz sveobuhvatne i stručne pripreme. Vrlo bitan element je i bonitet lovišta, koji je određen na temelju mogućnosti lovišta u odnosu na životne zahtjeve vrste divljači i koji predstavlja kvalitetu lovišta, odnosno staništa divljači. Njega obično prati određeni koeficijent prirasta. Na temelju utvrđenoga boniteta i površine izražava se kapacitet lovišta za svaku pa tako i za srneću divljači. On predstavlja optimalan broj divljači koja na tom prostoru ima sve potrebne uvjete za razvoj i reprodukciju. Pod pojmom matično stanje podrazumijeva se zapravo matični fond, odnosno broj divljači koji svake godine preostane poslije lova i svih zimskih gubitaka, a koji se utvrđuje proljetnim prebrojavanjem. U uzgojnim planiranjima, za matični fond uzima se ono brojno stanje koje se ustanovljava početkom marta i to je temelj daljnjega prirasta s kojim se računa u budućnosti. Temeljni elementi matičnog fonda su brojnost, starosna i spolna struktura. Ti elementi trebaju biti što približniji utvrđenom kapacitetu lovišta. Matični fond utvrđuje se svake godine brojenjem i to je osnova za bilo kakva planiranja. Divljač se mora brojiti uz solidne pripreme, savjesno i odgovorno. Odnos polova u lovištima srneće divljači dugo vremena pogrešno je shvaćan i nedovoljno vrednovan. Zato treba razjasniti što



znači međusobni odnos polova srneće divljači u planiranju uzgojnih mjera. Nauka je dokazala da na svijet dolazi skoro isti broj muške i ženske lanadi. Moguća su odstupanja zbog nepovoljnih vanjskih uticaja, ali se za praktične potrebe planiranja uzima podjednak broj muške i ženske lanadi koja dolazi na svijet. Sljedeće pitanje koje se nameće u vezi s optimalnim odnosom polova je koliko srna opari jedan srndać tokom razdoblja parenja. Kako je srneća divljač poligamna vrsta, na jednog srndaća otpada više srna i on je, u načelu, sposoban opariti do pet srna. Dakle onoliko srna koliko ih tokom parenja može promijeniti, jer u isto vrijeme pari samo jednu srnu. U prirodnim uvjetima gdje ima više srndaća, iako je normalno da jedan srndać opari više srna, logično je da slabiji srndaći ne sudjeluju u parenju. Temelj prirodnog odabira i eliminiranja iz razmnožavanja slabijih jedinki je u tome, što u razmnožavanju sudjeluju najsnažniji mužjaci u populaciji. Podjednak odnos polova, ili umjereni višak srndaća u populaciji, posve je prirodan i parenje se u tim uvjetima obavlja prirodno. Odgovarajući odnos polova je vrlo bitan s uzgojnog stanovišta, jer samo uz prirodan odnos spolova mogu se očekivati kvalitetni rezultati lova. Zato je potrebno prihvatiti ono što stručnjaci ističu, da je neodgovarajući odnos polova s viškom srna izravan uzrok što u lovištu nema odgovarajući broj trofejno jakih srndaća. Dakle, višak srna utiče na smanjenje broja trofejno jakih srndaća pa treba raščistiti sa zastarjelim shvaćanjem i prihvatiti stručna saznanja da je odgovarajući odnos polova srneće divljači u lovištu temeljni uvjet uzgoja srneće divljači te prema tome i uvjet za lov jakih trofejnih srndaća. Za pravilan uzgoj i zaštitu srne obične potrebno je uređenje lovišta. Pod tim se smatraju radnje poput čišćenja šumskih prosjeka, sadnja višegodišnjih i jednogodišnjih remiza, sjetva trava i žitarica, osiguranje hrane za divljač i izgradnja lovnogospodarskih objekata, ali, isto tako,



sprečavanje krivolova kao glavnom uzročniku narušavanja mira koji je neophodan srnećoj divljači. Hranilišta bi trebala biti izgrađena od prirodnih materijala (npr. drvo) i trebala bi biti postavljena gdje obično srne obitavaju ili neposredno u blizini. Sol treba biti izložena divljači tokom cijele godine jer utiče na rast i razvoj tijela, rogova i dr. Srneća divljač može oboljeti od raznih zaraznih, parazitskih i nezaraznih bolesti jer je iznimno krhka i osjetljiva. Važno je na vrijeme uočiti promjene i znakove bolesti kod srneće divljači kako bi se što prije spriječilo moguće širenje. Promjene kod srne se mogu uočiti osmatranjem s lovnotehničkih objekata. Zdrava jedinka reagira i na najmanji pokret bijegom, uvijek je na oprezu, živahna je i dobro pokretna. Bolesna jedinka je mršava, slabo pokretna, neobičnog ponašanja, s mogućim raznim deformacijama na tijelu ovisno o kakvoj vrsti bolesti se radi. Prirodni uzgoj srneće divljači se temelji na ocjeni prikladnosti staništa (bonitiranju) i određivanju lovnoproduktivnih površina. Na temelju dobivenih podataka i tablica pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja i programa zaštite divljači, određuje se broj jedinki koje je moguće uzgajati po jedinici lovnoproduktivne površine (1 jedinica je 100 ha), s razradom spolne i starosne strukture i razvojem matičnog fonda ove divljači. Prirodni uzgoj se temelji na provedbi mjera određenih lovnogospodarskom osnovom, gdje, osim broja divljači po jedinici lovnoproduktivne površine, matičnog fonda i prirasta, trebaju biti i propisane i mjere zaštite i prihrane divljači, kao i



mjere za unapređivanje staništa i smanjivanja šteta količine kvalitetne prihrane koju će izložiti divljači u nepovoljnim godišnjim uvjetima.

Lov je intervencija lovca u zaštiti zdravih jedinki nasuprot predrasudama da ubija iz objesti, dakle uzgoj i oplemenjivanje vrste podrazumijeva selekciju i uzgojni odstrjel nerazvijenih, bolesnih i prekobrojnih jedinki (svojevrсна intervencija, odnosno ublažavanje uticaja promjena koje su dovele do narušavanja biološke raznovrsnosti). Odstrjel srna se provodi u skladu s naredbama o lovostaju, o uvjetima i načinu lova i načinu upotrebe lovačkog oružja i municije. Srneća divljač se lovi tehnikom pojedinačnog lova. To znači da se lovi dočekom, šuljanjem i vabnjenjem te su vabilice dopuštene u lovu kao pomoćna sredstva. Trofej je najbolji dokaz o kvalitetu staništa (lovišta), ali i pravilnog gazdovanja. Osnovna forma trofeja srndaća je „šesterac“ s prednjim, srednjim (vršnim) i zadnjim paroškom, na koji se u potpunosti može primijeniti važeća formula za ocjenu, a prema pravilima CIC-a. Prema Pravilniku o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja najmanji dopušteni kalibar za lov na srneću divljač je 5,56, najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 1000 džula, najmanja dopuštena težina zrna je 3,24 grama i najveća dopuštena daljina gađanja je 150 metara.



Uzgojni odstrjel srneće divljači

Lovno gospodarenje predstavlja plansko provođenje uzgojnih mjera u lovištu pri čemu se nastoji populacija dovesti na optimalan broj čija će brojnost biti sukladna kapacitetu staništa. Jedna od glavnih uzgojnih mjera, odnosno zahvata koji se primjenjuju na populaciji krupne divljači je uzgojni odstrjel. Njegovim provođenjem se izlučuju pojedine jedinke koje svojim karakteristikama ne udovoljavaju zadanim kriterijima. Uzgojnom odstrjelu prethodi postavljanje selekcijskog indeksa,



i njime se određuju parametre prema kojima će se provoditi selekcija divljači. Svaka bolesna i ozlijeđena jedinka se izlučuje sanitarnim odstrjelom tokom cijele godine, a divljač koja je dostigla svoju gospodarsku zrelost, u sklopu obavljanja redovnog odstrjela pravodobno se izlučuje iz lovišta. Isto tako takva selekcija podrazumijeva i održavanjem željenog odnosa polova i starosne strukture populacije. Tehničkim uređenjem lovišta poboljšava se opća prikladnost lovišta i staništa za razvoj divljači. Uzgojni odstrjel srneće divljači ima za cilj da se dostigne planirana gustina populacije u lovištu i da se stalno poboljšava kvalitet divljači i trofeja divljači. Taj cilj se ostvaruje kroz selektivni, a izuzetno i kroz redukcioni odstrjel.

Selektivni odstrjel srna se vrši se u toku sezone lova na osnovu Zakona o lovstvu FBiH, naredbi o lovostaju i opertivnim kalendarima o aktivnostima u lovištima. Selektivnim odstrjelom srna u suštini iz populacije se odstranjuju određena grla unutar starosnih klasa. Starosne klase predstavljaju grla oba pola koja su razvrstana u klase: **lanad**, **podmladak** (I klasa), **srednjedobna** (II klasa) i **zrela grla** (III klasa). Podjela na starosne klase srna zasnovana je na biološkim i socijalnim karakteristikama ove vrste i ona je dovoljna za ocjenu strukture jedne populacije srna i za sprovođenje praktičnih mjera gajenja i korišćenja ove vrste divljači u lovištu.

Lanad: Odstrjeljuju se grla oba pola, kada su kržljava, slabo razvijena, mršava, jako rano ili jako kasno olanjena, zatim kod blizanaca ili kod trojaka uvijek slabija, pa ranjena, povrijeđena, s jakim napadom parazita, iscrpljena bolešću ili vremenskim nepogodama. Težište selektivnog odstrijela treba usmjeriti na lanad ženskog pola.

Podmladak: Grla oba pola do navršene druge godine života, koja su slaba, zaostala u porastu i razvoju, albino grla, zatim ranjena, povrijeđena na razne načine, iscrpljena bolešću ili vremenskim nepogodama. Odstrjeljuju se muška grla sa slabo razvijenim rogovljem, s uskim ili jako širokim rasponom rogovlja, s deformisanim rožištem, s rogovljem u vidu perike ili kvrga, s jako šiljatim rogovljem, s jako kratkim ili jako tankim rogovljem i s rogovljem koje se jako dugo zadržalo u bastu ili liki. Kvalitetna muška grla - srndaći u ovoj klasi treba da su jaki „rašljani“ ili slabi „šesterci“ pravilno razvijeni s dobrim rasponom rogovlja, s tupim vrhovima parožaka i s parošcima dužine 10-15 cm. Ženska grla – srne „dvizice“ u ovoj klasi treba maksimalno štedjeti.

Srednjedobna grla: Grla oba pola od navršene druge do navršene pete godine života, koja su propuštena iz prethodne dvije klase starosti i dospjela u ovu. Odstrjeljuju se muška grla u ovoj klasi starosti, koja imaju rogovlje u klasi „šesterca“, zatim ona grla čije je rogovlje slabo razvijeno i ima nepravilan oblik ili deformitet na jednoj ili na obje „grane“ s padom mase prema vrhu, pa grla sa jako oštrim – šiljatim vrhovima parožaka i ona grla koja su povrijeđena ili iscrpljena elementarnim nepogodama ili na drugi način bez obzira na kvalitet trofeja. Selektivnim odstrjelom muških grla u ovoj klasi starosti najveći zahvat se vrši u trećoj godini života, a kasniji ukoliko



brojnost muških grla u populaciji zadovoljava odstrjel se vrši po kapitalnosti trofeja (rogovlja). Odstrjeljuju se ženska grla, koja se pare jako rano ili jako kasno i na taj način produžavaju period reprodukcije, pa ženska grla koja ne vode lanad ili su „jalova“ dvije ili više godina uzastopno, zatim ženska grla koja se više puta trojče ili vode slabu lanad i ona grla koja su povrijeđena ili iscrpljena elementarnim nepogodama ili na drugi način. Kada se odstrjeljuje srna koja vodi lane najprije se odstrijeli lane, pa onda srna! Sanitarnim odstrjelom srna iz populacije se odvajaju sva grla koja su ranjena, povrijeđena, bolesna, jako napadnuta parazitima, zatim grla koja su iscrpljena bolešću, napadom parazita ili vremenskim nepogodama bez obzira na pol, starost, kvalitet trofeja i doba godine, vodeći računa o odredbama Zakona o lovstvu FBiH. Sanitarni odstrjel po pravilu vrše radnici stručne službe korisnika lovišta, a mogu ga vršiti i lovci, kada u redovnom lovu naiđu na divljač, koja se po principima sanitarnog odstrjela treba odstraniti iz populacije.

Redukcioni odstrjel srna je mjera gajenja divljači koja se primjenjuje vrlo rijetko i to onda kada broj srna u lovištu ili dijelu lovišta pređe granicu optimalnog (normalnog) broja, odnosno utvrđeni ekonomski kapacitet lovišta za ovu vrstu divljači. Redukcionim odstrjelom iz populacije se odstranjuju sva prekobrojna grla, jer to zahtjevaju interesi šumarske, poljoprivredne ili druge proizvodnje organizovane u lovištu ili u neposrednoj okolini lovišta. Redukcioni odstrjel srna se vrši uz prethodno usaglašavanje sa korisnicima susjednih lovišta.

Trofejni odstrjel srndaća predstavlja dobru žetvu korisnika lovišta, a s tim odstrjelom iz populacije se izdvajaju zrela grla, koja po pravilu nose kvalitetan trofej, daju kvalitetnu kožu i meso, a samim tim i najbolje ekonomske efekte gazdovanja lovištem. Najača muška grla visoke trofejne vrijednosti treba odstrijeliti po završetku sezone prvog ciklusa parenja, kako bi ostavila još jednu generaciju svog potomstva.

Remize za divljač

Jedan od glavnih zadataka u lovnom gospodarenju je unaprijediti staništa u smislu hrane i zaklona za divljač

Remize su lovnogospodarski objekti koji služe za dodatnu prihranu divljači, za poboljšanje prirodnih uvjeta prehrane. Sijanje ciljanih remiza, s omjerom vrsta koje će dati hranu i zaklon, put su prema povećanju fonda sitne i krupne divljači u lovištu. Tokom gospodarenja u lovištu potrebno je imati jednogodišnje i višegodišnje remize. Jednogodišnje remize se zasijavaju na čistinama unutar šumskog kompleksa. Višegodišnje remize nastaju tako da se na manjim površinama u lovištu zasadi razno šumsko plodonošno bilje, najčešće glog, kupina, divlje voćke, ribizla, lijeska, malina, jarebika, drijen i dr. Remize se zasijavaju kako bi divljač imala što manju potrebu za izlaskom u voćnjake, kukuružišta... dakle služe u prihrani divljači da bi se zadržala u lovištu i time smanjenjila šteta na usjevima. Najčešći oblik su oraničke remize. Osim što obogaćuje prehranu divljači, pruža im mir i zaklon kojim se podiže bonitet u lovištu. S većim brojem zaklona povećava se preživljavanje mladunčadi, kao i povećanje prirasta. Na oraničnim remizama veća je vidljivost divljači koja omogućava lakši odstrjel ili bolje posmatranje divljači. Dobar raspored remiza pozitivno utiče na



ponašanje i kretanje divljači u lovištu. Kod sadnje trave potrebno ju je kositi tokom godine, najbolja visina trave za pašu svih vrsta divljači je oko 10 cm. Prije sadnje remiza potrebno je pripremiti tlo što uključuje: oranje troboznom plugom, tanjuranje, drljanje neposredno prije sijanja. Tokom pripreme tla mogu se dodati gnojiva. Dakle, remize mogu biti jednogodišnje (razne žitarice, kukuruz koji ostaje na površini) ili višegodišnje (trajni zasadi, kao što su razne voćke, stabla teškog sjemena itd.). Tu spada i zasijavanje određenih travnatih i djetelinskih smjesa, koji su ovisne o kvaliteti i zasjenjenosti tla. Pri zasijavanju trava treba znati pedološki sastav i tip tla, pH, vlažnost, vrijeme upotrebe takvih trava, tako da se ona iskorištava više godina. Ispasište treba prihranjivati mineralnim gnojivom. Ako je kvaliteta ispasišta dobra, trebat će manje dopunske ishrane, ovisno o kojoj vrsti trava se radi. Vrste biljaka koje se siju uglavnom ovise o tome kada su predviđene za ishranu. Ozime žitarice, travne i djetelinsko-travne smjese siju se za proljetnu, a kukuruz, repica i slične vrste siju se za jesensku ishranu divljači. Za prehranu zimi siju se i sjemena djetelina i djetelinsko-travna smjesa, koje se koriste i kao hrana koja se divljači izlaže zimi. Praktična iskustva su pokazala da je bolje planirati više manjih nego jednu veliku remizu, a bolje su se pokazale remize oblika pravougla u odnosu na remize oblika kvadrata. Udaljenost između remiza ne bi trebala prelaziti 500 metara. Važno je uskladiti migraciju divljači sa prostornim rasporedom remiza kako bi se ona glavninu vremena zadržavala na zasijanim



površinama. Lovci izgradnjom remiza zapravo samo vraćaju djelić onoga što je čovjek svojim aktivnostima divljači oduzeo.

Remize za sitnu divljač

Zimska prehrana ima ključnu ulogu kod većine divljači, a posebno kod sitne. Da bi se omogućio njihov kvalitetan, prirodan uzgoj, potrebno je unaprijediti staništa i u smislu hrane i zaklona. Čak i u slučaju blagih zima količina hrane nije dovoljna i zbog toga što pojedine prehrambeno kvalitetne biljne vrste kao što su klupčasta oštrica (*Dactylis glomerata*), livadna mačica (*Phleum pratense*) završe sa svojom vegetacijom te ih tokom zime više nema. U tom slučaju na neobrađenom zemljištu treba sijati remize koji će uz zaklon pružiti visokoenergetsku prehranu na jednom mjestu. Takve plohe su ključne za gospodarenje fazanom, jarebicom i zecom. Razlog tome je naučno dokazana povezanost između hrane, zimskog zaklona,



migracije i mortaliteta. Prirodna zaštita u krajoliku se potpuno mijenja tokom zime. Čak i na mjestima gdje ima zasijanih žitarica i trasa s korovom, koje pokrivaju prehranu fazana tokom ljeta, u jesen takvi tereni bivaju pokriveni snijegom ili jednostavno završe svoj vegetacijski ciklus i nestanu. Za razliku od jeseni, kada su ptice široko rasprostranjene po lovištu, zimi se fazani počinju koncentrirati na prostore s čvrstim zaklonom, kao kupina i crni trn, a odakle se odmiču što je moguće manje. Upravo zbog toga je hrana u blizini takvih zaštitnih otoka brzo iskorištena. U tom slučaju fazani ne nalaze zrna ispod snijega i primorani su kretati se dalje od zaklona te su izloženi predatorima i jakoj zimi. Ovakva situacija je još pogubnija za fazanke. Kod njih nije upitna samo osnovna prehrana i preživljavanje, već moraju sredinom zime nadoknaditi i gubitak težine koji je nastao dok su inkubirale jaja i vodile mlade u protekloj sezoni. Takve koke, koje su podvrgnute



stresu tokom hladnih mjeseci, pate od najvećeg stupnja mortaliteta u narednoj proljetnoj sezoni parenja. Velika je povezanost između proljetne tjelesne težine koke i uspješnog vođenja mladih. Dobro postavljene plohe s hranom daju sigurne puteve, ograničavaju nepotrebno kretanje i potrebnu hranu za koke. U takvom slučaju one bi preživjele i dočekale iduću sezonu parenja u dobroj tjelesnoj kondiciji. U slučaju blagih zima, što se bolje postavi remiza s hranom i zaklonom, bit će veći proljetni prirast fazana. Remizu treba napraviti koja neće biti uništena s prvim snijegom. Žito, sirak i kvinoja su najpouzdanije vrste kao izvor hrane. Ove vrste zasijane pojedinačno ili zajedno idealne su i zbog toga što kod njih zrno ostaje na stabljici, dobro podnose zimsko vrijeme, ostaju uspravno i uz to daju visoko energetsku hranu. Takve veće površine žitarica u kombinaciji sa sirkom i kvinojom daju

izvršnu zaštitu i hranu na jednom mjestu. Pšenica, soja, proso, raž i heljda su izvanredni izvori hrane, ali njihova je mana što bivaju lako pokrivene snijegom i forsiraju ptice da ih traže. Za sami odabir vrsta (koje bi trebalo pomiješati) najbolje je konzultirati stručnjake jer je potreban idealan omjer. Važno je pripaziti na to da pojedini korovi koji u njima rastu pogoduju fazanu, a mogli bi kasnije ugušiti vrste koje trebaju dati zrnastu hranu. Dva najkritičnija faktora što se tiče sijanja remiza je njihova lokacija i veličina. Generalno gledajući remize mogu biti zasijane bilo gdje. Ključ uspjeha do dobrog izvora hrane je njihovo sijanje na lokaciji blizu dobrog zimskog zaklona za koji se zna da fazani posjećuju tokom zime. Na potpuno otvorenom terenu do 50 redova uspravnih usjeva remize može biti pokriveno u jednoj jačoj snježnoj vijavici. U tom slučaju na takvim terenima se preporučuje sijanje veće remize. Prednost imaju manji šumarci uz koje se vežu takve remize suprotno od smjera vjetra. Ako ovo nije moguće tada je najbolje pronaći neki stariji zimski zaklon u vidu kupine, crnog trna i slično i uz njega vezati ove remize. U slučaju sijanja malih ploha remiza treba što je više moguće minimalizirati snježne nanose praveći takozvane snježne klopke, odnosno kod sijanja remize treba raditi suprotno od smjera vjetra. Takvi manji šumarci fazanima daju i prenoćište. Uz ove elemente treba eventualno pogledati koji drugi izvor hrane (npr. ostatci požetih usjeva) u blizini i povezati ga s ovim remizama kao liniju preleta fazana. U svakom slučaju treba objektivno pregledati teren s posebnim naglaskom na ono što nedostaje u tom staništu te koji zaklon i hrana postoje u okolini i tako pokušati zamisliti najlošije vremenske uvjete koji mogu zadesiti taj kraj. Uz još malo obilaska terena, dobre procjene i uz pomoć stručnjaka (šumara, agronoma, veterinara)



može se lako odabrati najbolja pozicija i veličina plohe za sijanje ovakvih remiza koje će u kratkom razdoblju kvalitetno umnožiti fond prirodnih fazana i sačuvati ispuštene fazane.

Remize za krupnu divljač

Jedan od glavnih zadataka u lovnom gospodarenju predstavlja uzgoj, zaštita i prihrana divljih parnoprstaša, srneće i crne divljači u šumskim lovištima (u nekim lovištima TK i jelena lopatara). Radi smanjenja šteta na šumskim i poljoprivrednim kulturama, potrebno je intenzivirati podizanje oraničnih remiza (naročito djetelinsko-travnih smjesa) kako bi se podigla kvaliteta sočnih voluminoznih krmiva za divlje parnoprstaše. Najčešći tip krmnih remiza u nas jesu upravo oranične remize. One su slične poljoprivrednim kulturama s tom razlikom da težište nije na proizvodnji krajnjih poljoprivrednih proizvoda nego se nastoji divljači omogućiti neposredno napasanje tokom cijele godine. Ukoliko se želi kvalitetno gospodariti krupnom divljači, krmne površine za divljač su neizostavni dio svakog lovišta. Njihova funkcija je značajna i višestruka: podižu hranidbene vrijednosti staništa, čime se smanjuje pritisak divljači na ratarske usjeve i podiže bonitet lovišta za barem jedan bonitetni razred; čine mir i zaklon kojima se također može podići bonitet staništa, a još više preživljavanje mladunčadi, odnosno povećavanje prirasta; u zatvorenim, šumskim lovištima oranične i travnjačke remize predstavljaju otvorene površine na kojima se može osmatrati i inventarizirati divljač, a povećava se uspjeh odstrjela (i uzgojnog i redovnog); zbog sklonosti socijalnih vrsta divljači ka formiranju krda, dobrim rasporedom remiza u lovištu postiže se smanjivanje broja jedinki u krdu i njihov dobar prostorni raspored čime se izbjegavaju štete većih razmjera. Djetelinsko-travne smjese u oraničnim remizama za krupnu divljač optimalno je koristiti u razdoblju april-novembar. Osnovni nedostatak djetelinsko-travnih smjesa - klupčasta



oštrica (*Dactylis glomerata*), mačji repak (*Phleum pratense*), vlasulja trstikasta (*Festuca arundinacea*), engleski ljulj (*Lolium perenne*), vlasulja nacrvena (*Festuca rubra*), smiljkita roškasta (*Lotus corniculatus*), crvena djetelina (*Trifolium pratense*), bijela djetelina (*Trifolium repens*), u poređenju s mješovitim oraničnim remizama na bazi kupusnjača - kupus (*Brassica oleracea*), brokula (*Brassica oleracea*), rotkvica (*Raphanus sativus*), kelj (*Brassica oleracea*), karfiol (*Cruciferae*) je njihova dostupnost za divljač zimi jer ih rano prekrije snijeg.

Hariz Ramić



IN MEMORIAM

Majdančić (Fejzo) Ramiz (1958. - 2025.)



LD „Spreča“ Kalesija je ostalo bez velikog lovca, prijatelja i prije svega čovjeka. Član je Društva od 1985. godine. Za svoj nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju kalesijskog lovstva nagrađen je brojnim lovačkim priznanjima i odlikovanjima, a 2016. godine je dobio diplomu počasnog člana. Ramiz je pripadao porodici koja je dala neizbrisiv trag u kalesijskom lovstvu. Lovci Kalesije, a posebno lovci Sekcije „Vukovije“, neće zaboraviti naeg istinskog ljubitelja lova i prirode. Nek mu je rahmet.

LD „Spreča“ Kalesija

Kukić dr. Mirsad (1958. - 2024.)



Prošle godine je na Ahiret preselio naš Mirsad, dugogodišnji član LD „Zelemboj“ Banovići, počasni član, doktor sociologije. Obavljao je razne dužnosti u Društvu. Osim što se dokazao na polju lovstva bio je politički aktivan kao zastupnik u Parlamentarnoj Skupštini BiH, vijećnik u Općinskom vijeću Banovići, poslanik u Skupštini TK, a bio je i direktor Rudnika mrkog uglja „Banovići“. Više puta je odlikovan za svoj doprinos u razvoju lovstva. Kao uzoran lovac, političar, prijatelj, ljubitelj prirode i druženja ostat će u lijepom trajnom sjećanju svim lovcima Društva i lovcima iz cijele BiH koji ga poznaju. Nek mu je rahmet.

LD „Zelemboj“ Banovići

SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA TUZLANSKOG KANTONA

OPERATIVNI KALENDAR AKTIVNOSTI U LOVIŠTIMA TK

ZA LOVNU 2025./2026. GODINU

I UKLANJANJE ŠTETOČINA IZ LOVIŠTA

1. REDUKCIJA BROJNOG STANJA PASA I MAČAKA KOJI SE NEKONTROLISANO KREĆU PO LOVIŠTIMA (LUTALICE)

- maj.....	4, 11, 18, 25
- juni.....	1, 8, 15, 22, 29
- juli.....	6, 13, 20, 27
- avgust.....	3, 10, 17, 24, 31
- septembar.....	7, 14, 21, 28

Redukciju brojnosti pasa i mačaka koji se nekontrolisano kreću po lovištima obavezno je obavljati i u sve lovne dane predviđene Operativnim kalendarom aktivnosti.

U slučaju nabavke i vještačkog unosa divljači u lovište, obaveza je da se prethodno izvrši uklanjanje svih pasa i mačaka koji se nekontrolisano kreću po lovištima, i ostalih štetočina i izvan utvrđenih dana, uz odluku lovačkog društva. Redukciju brojnog stanja pasa i mačaka koji se nekontrolisano kreću po lovištima, vršiti u skladu s članom 13. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

Lovačari su obavezni da vrše redukciju brojnosti pasa i mačaka koji se nekontrolisano kreću po lovištima svaki dan, na način kako je to propisano Zakonom.

2. ODSTRJEL LISICA, DIVLJIH MAČAKA, ŠAKALA I JAZAVACA

- oktobar.....	12, 19, 26
- novembar.....	2, 9, 16, 23, 25, 30
- decembar.....	7, 14, 21, 28
- januar 2026.....	1, 2, 4, 11, 18, 25
- februar 2026.....	1, 8, 15, 22
- mart 2026.....	1, 8, 15, 22, 29

Ove aktivnosti obavljati isključivo nedjeljom. Poslije 5. januara je dozvoljen lov lisica i divljih mačaka bez upotrebe lovačkih pasa.

II LOV LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI

1. LOV SRNEĆE DIVLJAČI

Na osnovu prijedloga članica Saveza i Savjeta za lovstvo, preporučuje se odstrjel srndaća, sanitarnog i uzgojnog karaktera:

- juni.....	14, 15, 28, 29
- juli.....	5, 6, 19, 20
- avgust.....	9, 10, 16, 17, 23, 24
- septembar.....	13, 14, 20, 21

Napomena: Izlaske na srndaće organizovati:

Subotama izlasci za odstrjel: juni 14 i 28, juli 5 i 19, avgust 9, 16 i 23, septembar 13 i 20. Nedjeljama jutarnji izlasci za odstrjel: juni 15 i 29, juli 6 i 20, avgust 10, 17 i 24, septembar 14 i 21. Ulazak u lovište je subotom u 14 sati, izlazak iz lovišta je u nedjelju u 14 sati.

Sanitarno-uzgojni odstrjel srna i lanadi

Lovačka društva, radi postizanja optimalne trofejne vrijednosti i održavanja zdrave populacije srneće divljači, imaju obavezu organizovati sanitarno-uzgojni odstrjel ženki i lanadi srneće divljači u periodu od 1. oktobra 2025. do 31. januara 2026. godine.

2. LOV DIVLJIH SVINJA

Ove aktivnosti izvoditi u dane kako slijedi, u grupnim lovovima od po najmanje 10 lovaca u grupi u koji broj ne ulaze pripravnici i gosti:

- septembar.....	7, 14, 21, 28
- oktobar.....	5, 12, 19, 26
- novembar.....	9, 16, 23, 25, 30
- decembar.....	7, 14, 21, 28
- januar 2026 (vepar i nazime).....	1, 2, 4, 11, 18, 25
- februar 2026 (vepar i nazime).....	1, 8

Vepa i nazime je dozvoljeno odstrijeliti u sve lovne dane tokom godine predviđene Pravilnikom o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači („Sl. novine FBiH“, broj 5/08) u pojedinačnom lovu a po ukazanoj potrebi i procjeni korisnika lovišta uz izdatu dozvolu za lov.

Poslije 5. januara je zabranjen lov sa psima do 31. 7., bez obzira na vrstu i rasu, a do 1. 10. zabrana lova sa gonićima. U januaru i februaru 2026. godine može se vršiti odstrjel samo veprova i nazimadi (od 5. 1. bez lovačkih pasa).

Korisnik lovišta će po procjeni stručnih službi, a po ukazanoj potrebi, organizovati vanredne progone divlje svinje u vrijeme proljetne sjetve i u vrijeme dozrijevanja plodova.

U slučaju odstrjela grupa je dužna izvršiti uplatu na ime odstrjelne takse, ukoliko ista nije uplaćena akontativno, bez obzira na zdravstveno stanje ulova.

Upozoravaju se sva lovačka društva da su obavezna izvršiti veterinarski pregled svake ulovljene divlje svinje.

Važna napomena: Kod odstrjela krupne divljači (divlja svinja) upotrebljavati lovačko oružje s užljebljenim cijevima. Izuzetno, pri odstrjelu divlje svinje je dopuštena upotreba jediničnog zrna iz lovačke puške sačmarice, a najveća dopuštena daljina gađanja je 40 metara (Pravilnik o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja „Službene novine FBiH“, broj 5/08).

3. LOV ZEČEVA

- oktobar.....	5, 19
- novembar.....	9, 23, 25

4. LOV FAZANA

- oktobar.....	5, 12, 19, 26
- novembar.....	2, 9, 16, 23, 25, 30
- decembar.....	7, 14, 21, 28
- januar 2026.....	1, 2, 4

Lov fazanske divljači mogu planirati lovačka društva koja su u svoja lovišta unijela ovu vrstu divljači, i to u dane kako je navedeno u Operativnom kalendaru aktivnosti. Ovu vrstu divljači loviti isključivo sa odgovarajućim psima.

5. LOV KUNA

- oktobar.....	5, 12, 19, 26
- novembar.....	2, 9, 16, 23, 25, 30
- decembar.....	7, 14, 21, 28
- januar 2026.....	1, 2, 4, 11, 18, 25
- februar 2026.....	2, 9, 16, 23

Kuna zlatica se ne može loviti u oktobru. Obje kune se mogu loviti nedjeljom do 22. februara 2026. godine prilikom organizovanja akcija odstrjela štetočina.

6. LOV MEDVJEDA

Na utvrđenom uzgojnom području je dozvoljeno vršiti samo ukoliko se od strane nadležnog organa donese program upravljanja mrkim medvjedom na uzgojnom području i ako se ukaže potreba u svrhu komercijalnog lova u Pravilnikom određeno vrijeme, od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine i od 1. marta do 31. marta 2026. godine, a prema planu gazdovanja i godišnjem planu gazdovanja.

7. LOV TETRIJEBA

Lov ove vrste divljači mogu planirati ona lovačka društva koja po GPG-a lovištem imaju u planu mogućnost odstrjela, i to u periodu od 1. do 30. aprila 2025. godine.

8. LOV DIVOKOZA

Ukoliko postoje uslovi i potreba, LD „Sokolina“ Kladanj može organizovati lov u periodu od 1. septembra. do 29. decembra. 2025. godine.

9. LOV DIVLJIH PATAKA, GUSAKA I CRNIH LISKI

Divlje patke loviti u periodu od 7. septembra. 2025. do 22. februara 2026. godine, nedjeljom i drugim danima koje odredi korisnik lovišta.

Divlje guske loviti u periodu od 7. septembra 2025. do 25. januara 2026. godine (nedjeljom i drugim danima koje odredi korisnik lovišta), a crnu lisiku loviti od 7. septembra 2025. do 25. januara 2026. godine, samo nedjeljom i to na jezerima Modrac, Sniježnica i drugim manjim vodenim površinama, u skladu sa Zakonom o lovstvu. Preporučuje se lovačkim društvima koja gravitiraju jezeru Modrac da usklade dane lova na ovu vrstu divljači.

Lovačka društva koja nemaju jezera mogu loviti ovu vrstu divljači na rijekama i na drugim vodenim površinama, isključivo nedjeljom i u dane kad se lovi druga niska divljač, uz poštovanje odredaba upotrebe naoružanja na udaljenosti od naselja, u skladu sa Zakonom.

10. LOV PREPELICA I GOLUBOVA GRIVNJAŠA

Lov prepelica i golubova grivnjaša obavljati u periodu od 3. avgusta do 28. decembra 2025. godine.

11. LOV ŠLJUKA

Ova vrsta divljači može se loviti u periodu od 5. oktobra 2025. do 22. februara 2026. godine.

III NAPOMENA

Lovačka društva su dužna da kod organizacije lova i određivanja visine odstrjelne takse koja je određena cjenovnikom, primjene član 62. Zakona o lovstvu i Cjenovnika odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/09).

Ukoliko se od strane Vlade TK donese odluka o organizovanom obilježavanju Dana državnosti, u čemu će obavezu učešća imati i lovci, 25. novembar neće biti lovni dan a ukoliko se takva odluka ne donese 25. novembar će biti lovni dan.

IV UPOZORENJE

1. Upozoravaju se lovačka društva da je, u periodu do 1. aprila do 31. jula 2025. godine i od 5. januara do 31. marta 2026. godine, zabranjeno izvođenje lovnih pasa u lovišta (osim žrtvovanih terena), bez obzira na vrstu, rasu i eventualnu specijalnost.

2. Upozoravaju se sva lovačka društva da se prilikom obavljanja lova striktno pridržavaju zakonskih propisa u pogledu dozvoljenog naoružanja kojim se lovi, kao i obilježja koja nose učesnici lova, a sve u cilju poštivanja zakonskih propisa i izbjegavanja neželjenih posljedica.

3. Sva lovačka društva su obavezna da imaju minimalno jednog lovačkog psa krvosljednika, ili drugog psa koji ima položen ispit u praćenju krvnog traga.

4. Sva lovačka društva su obavezna da tokom lovne sezone vode sve propisane evidencije, a naročito evidencije iz kojih se može utvrditi brojnost divljači u lovištima.

5. Operativni kalendar aktivnosti u lovištima Tuzlanskog kantona za lovnju 2025./26. godinu je okviran, a sve članice Saveza su dužne uraditi svoj kalendar aktivnosti za lovnju 2025./26. godinu, u skladu s odstrjelnim kvotama planiranim godišnjim planom gazdovanja, a koji ne može izlaziti iz okvira Operativnog kalendara aktivnosti SLD TK. Svi lovni dani navedeni u ovom Operativnom kalendaru ne moraju biti navedeni u lovnim kalendarima lovačkih društava.

6. Sva lovačka društva su obavezna da, kod organizacije lova i gazdovanja lovištima, primjenjuju Zakon o lovstvu i podzakonska akta, ukoliko nisu u suprotnosti s istim, kao i druge zakonske propise koji definišu oblast lovstva ili se tiču oblasti lovstva.

7. U slučaju potrebe, zbog pričinjavanja šteta, lovačka društva mogu donijeti odluku o određivanju dana za progon crne divljači, koja će vremenski biti u skladu s Pravilnikom o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači.